

Xitsonga
Ntlawa wa

Vuvabyi bya tinguluve

3c



Ntombikayise Malaza



Mimpfumawulo (mpfuxeto)

mb, ng, pf, sw, tl, hl, n'w, ny, vh, dy, nh, rh, ndz, ngh, kh, kw, nk, ns, ts, ndl, nkw, tsh

Mpfumawulo wuntshwa

by (vuvabyi, bya, lebyi, byi, swingulubyana, byetlelo, lebyinene)

Marito mo titoloveta (mantshwa)

tinhompfu / enhompfini / etinhompfini

tlhava

Vuvabyi bya tinguluve

Xitsonga

Ntlawa wa 3C

ISBN: 978-1-77981-162-2

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mutsari: Ntombikayise Malaza

Muhundzuluxeri: Vutivi Shirinda

Muendli wa swifaniso: Vusi Malindi

Nkhaviso na mpfapfarhuto: Rock Bottom Graphic & Design

Nkandziyiso wo sungula ku kandziyisa 2023.

Vuvabyi bya tinguluve




Ntombikayise Malaza

Tiko ra tinguluve a ri hlaseriwile hi vuvabyi lebyi a byi hangalaka hi le moyeni.

Vuvabyi lebyi a byi tlulela loko u byi hefemula hi tinhompfu.

Hosi ya tinguluve yi vurile leswaku tinguluve hinkwato ti fanele ku ti funungeta tinhompfu na ku tshama emakaya.






Manana Nguluve a hlambisa swingulubyana swa yena masiku hinkwawo. A lava leswaku swi basa na ku va na rihanyo lerinene hi laha a kota ha kona.

U swi ambexile masokisi etinhomppfini a endlela ku swi sirhelela eka vuvabyi lebyi.

Manana na Tatana Nguluve vafafazerile
yindlu.


Tatana Nguluve u kamberile na mahiselo ya
miri ya swingulubyana hinkwaswo.





Swingulubyana a swi ri na xivundza. A swi tsundzukile vanghana va swona. A swi nga tsakisi ku tshama ekaya nkarhi hinkwawo.

Xin'wana xa swingulubyana, lexi a xi vitaniwa Ngulu, a xi tlanga swinene. Xi susile sokisi enhompfini ya xona na ku ya tlanga ehandle.







Siku leri landzelaka, Ngulu u vuyile a ri karhi
a hisa miri na ku hetshemula. A khomiwile hi
vuvabyi!

Manana Nguluve u yisile Ngulu eka dokodela.


Dokodela u nyikile Ngulu mirhi.






Ngulu a fanele ku tshama eka byetlelo bya yena ku ringana mavhiki mambirhi. A fanele ku dya no etlela a ri yexe. A nga pfumeleriwi ku etlela na van'wana.

Loko ku herile mavhiki mambirhi, Ngulu u horile. Se a pfumeleriwa ku va na van'wana ekaya.






Hosi yi tivisile leswaku tinguluve ti fanele
ku endzela tliliniki. Etliliniki ti ta fika ti tlhava
nsawutiso wa ku ti sirhelela eka vuvabyi
lebyi.

Tinguluve a ti tsakile!

Vuvabyi byi nyamalarile etikweni ra tinguluve.

Tinguluve hinkwato ti susile masokisi etinhompfini ta tona. A ti kota ku hlangana na ku hanyisana nakambe. Ti hanyile vutomi lebyinene nakambe!





**Ulwazi
Lwethu**

Readers

Ntlawa wa 1-2

- Xilamulana xa kahle
- A ku na mati
- Pfumi na Bobo
- Vuxa wa swikota ku basisa
- Switwari
- Vaboti vo pfuna
- Nyoka exivaleni!
- Xana xi nga haha?
- Dyambu na mpfula!
- Vun-we na Vutivi
- Misisi yikulu
- Ndzalama wa hlamala!
- Tatana u ta vuya rini?
- Chuchekani na pume
- A hi hlajiseni mati
- Jazi ro hundzuriwa
- Va le purasini
- Ndavi u lava ku penda
- Ndzilo!
- Vutshila wa gingirika!

Ntlawa wa 3

- Vanghana eka maxelo hinkwawo!
- Vanhwanyana na mbuti
- A ndzi tsakeli matsavu!
- Va na na vukhetu, Khatisa
- Khavisani u vavisekile
- Tintangu tintshwa ta Kwetsimani
- Tsakeriwa loyi a tsakeke!
- Mukapu wo nandziha
- Mati hinkwako!
- Xibelani xa Kulani
- Rhoko yo saseka
- N'wamapurasi Endlani na minkawu
- Nkwangulatilo wa Nhlangano
- Moli na tikhirkite
- Vukahle u khoma khamba!
- Masingita ya timbewu
- Vuvabyi bya tinguluve
- Maqhingha ya Monyai
- Ku navela ka Rifumo ku humelela
- Mandza ya Mbimbhi yo kayivela
- Ku dyondza hi ta machela
- Ku pfuna kokwana va hola
- Miehleketo ya Ntiyiso ya kahle
- Maendlelo ya VaVhenda
- Mangalani na Xalati
- Ku ringa swakudya swa Xivhenda
- Muhluri u kota ku hlaya nkarhi
- Mutlangi wa le henhla
- Ximilana xo horisa
- Bolo leyi nga lahleka
- Riendzo ro ya entangen'i wa swiharhi

Ntlawa wa 4-5

- Ngwenya ya makwanga
- Xingwavila xa nsuku
- Tinyiko
- Lulama u tshama na rihamyo lerinene!
- Soweto
- Tinyoxi
- Xana i xihatla xa yini, Dzuniso?
- Hitekani u twa ku vava ekhwirini
- Tinxaka ta vutleketli
- Ku rihiseta ka tinkuzi
- Nhwanyana wo tlhariha
- Swi kulu eka mina!
- Masungulo mantshwa
- Vafana vo tlhariha
- Muphasi wa tlhampfi
- Nkelunkelu
- Mukuhhlwana
- Ngodzi exirhapani xa Kokwana
- N'warikolwani, wa nhenh!
- Ntanghu yo Saseka
- Norho wa Rilaveta



Room to Read



NELSON MANDELA
INSTITUTE FOR
EDUCATION AND
RURAL DEVELOPMENT



Enabling successful
open learning for all

Ulwazi Lwethu i phurojeke leyi nga simekiwa na ku nyikiwa mpfuno wa swa timali hi Zenex Foundation ku va yi hluvukisa nonganoko wa matsalwa ya ku hlaya na switirhisiwa swa nseketelo wa vadyondzisi leswi swi nga olova hi ku tirhisa tindzimi ta laha Afrika. Phurojeke leyi yi kongomisiwile eka ku dyondzisa na ku seketela vadyondzi eka Dyondzo ya Masungulo ku va va hluvukisa tindzimi ta bona ta le kaya ta ku hlaya na ku twisia. Matsalwa yo hlaya ya tsariwile ro sungula hi tindzimi ta kaye ta Afrika hi ku tirhisana na Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, na Saide. Switirhisiwa hinkwaswo swi hluvukisiwa tanihi "Switirhisiwa swa Dyondzo leswi nga Pfuleka" kumbe "Open Education resources" (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.



Ulwazi
Lwethu



ISBN: 978-3-77983-362-2
9 783779 811622